

Rahabe o Reetsa Ditaelo

JOSHUA KGAOLO 2 LE 6

JOSHUA O NE A ROMELA DITLHOLA TSE PEDI GO YA GO TLHOLA JERIKO—MONGWE WA METSE E JEHOFA A NENG A LAETSE GORE BAISERAELE BA E TLHASELE.

RAHABE, MONGWE LE MONGWE MO MOTSENG O BUA KA BAISERAELE. BA KA RE TLHASELA NAKO NNGWE LE NNGWE FELA!

SE TSHWENYEGE MMĒ. KE SOLOFELA GORE . . . DILO TSOTLHE DI TLA SIAMA.

DITLHOLA TSE PEDI TSA BAISERAELE DI NE TSA YA KWA NTLONG YA GA RAHABE.

RE A LEBOGA KA DIJO. RE TLA TSAMAYA KA MASA.

RAHABE!
NTSHA BANNA BAO!
BA TLETSE GO HUKUTSA LEFATSHE.


NTSHALANG MORAGO.

RAHABE O NE A FITLHA DITLHOLA MO GARE GA LOTLHAKA LWA LELOBA LE A NENG A LE TLHOMAGANYEDITSWE MO **BORULELONG**.

EE, BA NE BA TLA
KWA GO NNA. MME BA
DULE. GA KE ITSE
GORE BA ILE KAE.


BA LELEKISENG KA
BONAKO, GONNE LO
TLA BA TSHWARA.

BA TSAMAILE.




JEHOFA MODIMO WA
LONA **KE MODIMO** KWA
MAGODIMONG KWA
GODIMO LE MO
LEFATSHENG FA TLASE.

JAAANONG, TSWEETSWE,
INKANELENG KA JEHOFA
GORE FA LO TLHASELA
JERIKO LO TLA MPOLOKA
LE BA LELAPA LA ME.



FA LO SE KITLA LO
BOLELA KA KGANG ENO
YA RONA RE TLA GO
BOLOKA LE BA LELAPA
LA GAENO.




GAPE GORE RE LO BOLOKE,
LO **NNE MO NTLONG YA**
GAGO O BO O BOFELELA
MOGALA O O BOHIBIDU JO
BO LETLHOLOLO MO
FENSETERENG.

BAISERAELE BA NE BA GWANTA GO DIKOLOGA MOTSE WA JERIKO MALATSI A LE MARATARO. MO LETSATSING LA BOSUPA, BA NE BA GWANTA GO DIKOLOGA MOTSE GA SUPA.



FA BAPERESITI BA LETSA DINAKA LE BATHO BA GOA, DIPOTA DI NE TSA WELA FA FATSHE MME BAISERAELE BA GAPA JERIKO.



RAHABE, O REEDITSE DITAELO TSA RONA!

MME RE LEBOGA JEHOFA KA GO BO RE BOLOKILWE!

RAHABE E NE YA NNA MMÉMOGOLOGOLWANE WA GA JESU KERESETE. (BONA MATHAIO 1:1, 5.) MO POLELONG E E TSHWANTSHITSWENG YA BAEBELE E E LATELANG, ITHUTE KA MOSADI YO MONGWE YO O NENG A IKANYEGA MME A NNA MMÉMOGOLOGOLWANE WA GA JESU.

RE ITHUTANG MO POLELONG ENO?

RAHABE O NE A TSHWANETSE GO LALELA DITAELO DIFE GORE A BOLOKWE?

SE SE KA THUSANG: JOSHUA 2:14, 18-20.

GORENG RAHABE A NE A TLHOKA BOPELOKGALE GORE A LALELE DITAELO TSEO?

SE SE KA THUSANG: JOSHUA 2:3, 22.

O AKANYA GORE KE ENG FA GO LE BOTLHOKWA GORE O LALELE DITAELO TSOTLHE TSA MODIMO?

SE SE KA THUSANG: DUTERONOME 5:29; DIANE 3:1, 2.